

---

2021-10

60

1

2

3

4

5

7

---

|       | (mm)            | (Kg)  |      | (mm)        | (Kg)   |
|-------|-----------------|-------|------|-------------|--------|
| J 304 | 52*1            | 67    | 2J85 | 2. 4*5. 4   | 0. 011 |
| 321   | 58. 9*0. 9      | 207   | 2J85 | 2. 4*29     | 2. 27  |
| J 321 | 52*1            | 92. 5 | 2J85 | 2. 4*34     | 0. 28  |
| J 321 | 50*1            | 144   | 2J85 | 2. 45*40    | 14. 7  |
| J 304 | 50*1            | 14    | 2J85 | 2. 5*15. 95 | 6. 228 |
| J 304 | 50*1            | 121   | 2J85 | 2. 5*22. 5  | 0. 03  |
| J 304 | 71. 2*0. 6*3800 | 22    | 2J85 | 2. 5*29. 2  | 2. 64  |
| J 304 | 50*1            | 72    | 2J85 | 2. 6*13     | 1. 15  |
| J 304 | 61. 2*0. 6*3400 | 131   | 2J85 | 2. 95*33    | 14. 4  |
| J 304 | 61. 2*0. 6*5700 | 81    | 2J85 | 2. 95*34    | 856    |
| 304L  | 25. 3*0. 3*150  | 10    | 2J85 | 3*30        | 1. 3   |
| 304   | 25. 3*0. 3*150  | 35    | 2J85 | 3*33        | 76. 52 |

|             |                  |         |       |                   |        |
|-------------|------------------|---------|-------|-------------------|--------|
| 304         | 36. 1*0. 3       | 8       | 2J85  | 3. 45*28          | 2. 73  |
| 304         | 31. 3*0. 3       | 26      | 2J85  | 4*30              | 0. 2   |
| 321         | 34*3             | 153     | 2J85  | 5*54              | 0. 91  |
| 321         | 42*1             | 15. 5   | 2J85  | 5. 87*4*0. 4      | 0. 402 |
| <b>304</b>  | 100*0. 8         | 194     | 2J85  | 7* 6*7            | 0. 02  |
| 300r MhSi A | 35*1. 6          | 14      | 2J85  | 7*6*0. 5          | 0. 23  |
| 300r MhSi A | 50*2. 5          | 14      | 2J85  | 8. 3*0. 5         | 0. 05  |
| 300r MhSi A | 40*2             | 14      | 2J85  | 8. 36*5. 16*0. 5  | 0. 21  |
| 2J85        | -0-1             | 0. 48   | 2J85  | 8. 4* 1*0. 5      | 0. 188 |
| 2J85        | -1-2             | 0. 178  | 2J85  | 8. 4* 2*0. 5      | 0. 005 |
| 2J85        | -1-3             | 14. 286 | 2J85  | 10*40             | 1. 66  |
| 2J85        | -1-4             | 65. 906 | 2J85  | 10. 2*8. 5*2. 8   | 0. 1   |
| 2J85        | -1-5             | 3. 32   | 2J85  | 11*5*0. 4         | 0. 21  |
| 2J85        | -2-1             | 10. 22  | 2J85B | 13. 2* 9. 5*22    | 0. 3   |
| 2J85        | -2-4             | 0. 099  | 2J85  | 20* 19*10. 7      | 0. 1   |
| 2J85        | -3-2             | 2. 41   | 2J85  | 20* 19. 15*11     | 0. 5   |
| 2J85        | -3-3             | 3. 049  | 2J85  | 21. 6*12*0. 5     | 0. 79  |
| 2J85        | -3-4             | 0. 927  | 2J85  | 31. 5* 8. 05*1. 2 | 0. 43  |
| 2J85        | -3-7             | 0. 43   | 2J85  | 32* 16*3. 5       | 0. 57  |
| 2J85        | 1. 95 U          | 1. 414  | 2J85  | 39*0. 3*7         | 1. 94  |
| 2J85        | 2*6. 3           | 1. 8    | 2J85  | 39*0. 5*7         | 2. 11  |
| 2J85        | 2*13. 5          | 8. 17   | 2J85  | 39. 6* 38*7       | 0. 67  |
| 2J85        | 2. 3*5. 4        | 3. 56   | 2J85  | 1. 6mm            | 5. 75  |
| 2J85        | 39. 7*38. 5*4. 8 | 0. 065  | 2J85  |                   | 0. 21  |
| 2J85        | 40*75*2. 6       | 5. 8    |       | 5. 5*3            | 26. 54 |
| 2J85        | 45* 18*3. 5      | 0. 32   | 2J85  | 30*57*2. 6        | 0. 03  |
| 2J85        | 48*59*1. 5       | 0. 3    | 2J85  | 0. 5              |        |

---

|     |          |       |          |          |      |
|-----|----------|-------|----------|----------|------|
| 304 | 60*1     | 174.5 | 0Cr18Ni9 | 72*1     | 16.4 |
| 304 | 71.2*0.6 | 63.4  | 0Cr18Ni9 | 72*1     | 51.2 |
| 321 | 38*2     | 101   | 0Cr18Ni9 | 72*1     | 84   |
| 321 | 42*2     | 294   | 0Cr18Ni9 | 61.2*0.6 | 10   |
| 321 | 58.9*0.9 | 144   | 0Cr18Ni9 | 61.2*0.6 | 61.8 |
| 321 | 41.4*0.9 | 3     | 0Cr18Ni9 | 61.6*0.8 | 120  |
| 321 | 50.9*0.9 | 164   | 0Cr18Ni9 | 50*1     | 12.6 |
| 321 | 57.2*0.7 | 210   | 0Cr18Ni9 |          |      |

---

|     |     |     |     |     |       |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 321 | 12  | 269 | TB2 | 4.0 | 16.15 |
| 321 | 0.8 | 68  |     |     |       |

|        |              |     |        |              |        |
|--------|--------------|-----|--------|--------------|--------|
| SUS304 | 0. 3*38      | 128 | SUS304 | 0. 25*128    | 63     |
| SUS304 | 0. 2*93      | 199 | SUS304 | 0. 25*128    | 59     |
| SUS304 | 0. 2*93      | 185 | SUS304 | 0. 35*136    | 25     |
| SUS301 | 0. 25*52     | 194 | SUS304 | 0. 25*126    | 54     |
| SUS301 | 0. 25*52     | 185 | SUS304 | 0. 25*126    | 20     |
| SUS304 | 0. 4*W(583)  | 180 | SUS304 | 0. 2*127     | 42     |
| SUS304 | 0. 09*W(302) | 104 | SUS304 | 0. 3*140     | 16. 5  |
| SUS304 | 0. 2*W(605)  | 213 | SUS304 | 0. 3*140     | 49     |
| SUS304 | 0. 15*65     | 166 | SUS304 | 0. 25*128    | 92     |
| SUS304 | 0. 12*78     | 187 | 316L   | 0. 2*30      | 58     |
| SUS304 | 0. 2*W(565)  | 246 | SUS304 | 0. 2*152     | 82     |
| SUS304 | 0. 25*W(459) | 458 | SUS304 | 0. 25*226    | 35     |
| SUS304 | 0. 25*W(459) | 356 | SUS304 | 0. 25*226    | 30     |
| SUS304 | 0. 2*40      | 626 | 316L   | 0. 15*46     | 30     |
| SUS301 | 0. 36*W(603) | 488 | SUS304 | 0. 2*101     | 43     |
| SUS301 | 0. 15*70     | 179 | SUS304 | 0. 1*25      | 10     |
| SUS304 | 0. 15*41     | 107 | SUS304 | 0. 25*33     | 60     |
| SUS304 | 0. 15*41     | 109 | SUS304 | 0. 2*124     | 18     |
| SUS304 | 0. 2*W(606)  | 155 | SUS304 | 0. 2*41      | 5      |
| SUS304 | 0. 3*W(610)  | 173 | SUS304 | 0. 2*23      | 10. 5  |
| SUS304 | 0. 12*W(595) | 153 | SUS304 | 0. 25*126    | 44     |
| SUS301 | 0. 25*69     | 159 | SUS304 | 0. 25*126    | 81     |
| SUS301 | 0. 5*60      | 184 | SUS304 | 0. 13*602    | 103. 9 |
| SUS301 | 0. 5*60      | 200 | SUS301 | 0. 12*277    | 195    |
| SUS301 | 0. 2*W(583)  | 116 | SUS304 | 0. 25*W(574) | 310    |
| SUS304 | 0. 15*W(603) | 242 | SUS304 | 0. 3*W(606)  | 165. 1 |
| SUS304 | 0. 2*W(604)  | 209 | SUS304 | 0. 1*W(601)  | 4      |
| SUS304 | 0. 2*W(592)  | 228 | L1     | 0. 3*606     | 11     |
| SUS301 | 0. 15*W(605) |     |        |              |        |

|         |              |       |            |              |          |
|---------|--------------|-------|------------|--------------|----------|
| SUS301  | 0. 12*28     | 42    | 316L(N 12) | 0. 2*163     | 9        |
| SUS301  | 0. 12*178    | 12    | SUS304     | 0. 3*145     | 72       |
| SUS304  | 0. 15*W(567) | 857   | SUS304     | 0. 25*126    | 92       |
| SUS301B | 0. 3*W(602)  | 52    | SUS301     | 0. 4*535     | 106      |
| SUS304  | 0. 1*150     | 103   | SUS304     | 0. 2*152     | 190      |
| SUS304  | 0. 15*W(603) | 1771  | SUS304     | 0. 2*152     | 18       |
| SUS304  | 0. 4*130     | 31    | SUS304     | 0. 2*152     | 94       |
| SUS304  | 0. 4*158     | 14. 6 | SUS304     | 0. 25*128    | 286      |
| SUS304  | 0. 4*605     | 57. 6 | SUS301     | 0. 2*W(607)  | 282      |
| SUS304  | 0. 4*150     | 67. 4 | SUS304     | 0. 15*W(604) | 236      |
| SUS304  | 0. 4*150     | 42. 5 | SUS304     | 0. 06*W(601) | 47       |
| SUS304  | 0. 15*W(600) | 827   | SUS304     | 0. 5*18      | 46       |
| SUS304  | 0. 25*128    | 46    | SUS304     | 0. 5*18      | 59       |
| SUS304  | 0. 25*128    | 24    | SUS304     | 0. 5*17      | 60       |
| SUS304  | 0. 25*128    | 40    | SUS304     | 0. 5*17      | 60       |
| SUS301  | 0. 3*94      | 61    | SUS304     | 0. 5*18      | 61       |
| SUS304  | 0. 25*136    | 76    | SUS304     | 0. 5*18      | 71       |
| SUS304  | 0. 25*54     | 50    | SUS304     | 0. 6*38      | 139      |
| SUS304  | 0. 25*34     | 51    | SUS304     | 0. 6*38      | 127      |
| SUS304  | 0. 25*128    | 54    |            |              | 18334. 1 |